



# Mokgohlane wa dikolobe




**Ntombikayise Malaza**



Lefatshe la dikolobe le ne le aparetswe ke bohloko bo fetiswang ke moya.

Lefu leo le ne le le kotsi ebile le tshwaetsana.

Morena wa dikolobe o ile a laela hore bohle ba tshwanela ho ikwahela dinko ba dule hae.





Mme Kolobe o hlapisa madinyane a hae habedi ka letsatsi.

O lakatsa hore a hlweke a be le bophelo bo botle ka moo ho ka kgonehang ka teng.

O di rwsa dikausu dinkong ho di sireletsa ho tshwaetswa.



Ntate le Mme Kolobe ba ne ba fafatsa ntlo ka moriana.

Ntate Kolobe o ne a nka motjheso wa e mong le e mong.






Madinyane a ne a le bodutu. A ne a hopotse metswalle ya wona.

Ho ne ho le bodutu ho dula hae ka nako tsohle.



Le leng la madingane le bitswang Motshwari  
le ne le thibane ditsebe.

Le ile la tlosa kausi nkong la ya ipapalla ka  
ntle.





Motshwari o ile a kgutla a na le mokgohlane  
a thimola.


A tshwaeditswe.



Mme Kolobe o ile a isa Motshwari ngakeng.  
Ngaka e file Motshwari moriana.







Motshwari o ile a tshwanela ho dula ka tlong beke tse pedi.


O ne a tshwanela ho ja le ho robala a le mong.


O ne a sa tshwanela ho bapala le mang kapa mang.



Ka mora beke tse pedi Motshwari a  
hlaphohelwa.

Qetellong a dumellwa ho ba hae le ba bang.





Morena o ile a phatlalatsa hore dikolobe tsohle di etele sepetele ho ya entwa ho thibela tshwaetso.

Dikolobe di ne di nyakalletse ebile di imolohile.



Tshwaetso e ile ya nyamela lefatsheng la dikolobe.

Tsohle tsa ntsha dikausi dinkong.

Tsa phela hape hantle (bophelo ba boela setlwaeding).

Ho ile ha kopanwa hape!

